

2040.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 9. jula 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU
MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA
EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE ZBOG SAJBER NAPADA
KOJI PREDSTAVLJAJU PRIJETNJU EVROPSKOJ UNIJI I NJENIM DRŽAVAMA
ČLANICAMA**

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji i njenim državama članicama (“Službeni list CG”, br. 116/25 i 76/26) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2025/887/ZVBP od 12. maja 2025. godine“ stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/588/ZVBP od 16. marta 2026. godine“, zamjenjuju se riječima: „2026/588/ZVBP od 16. marta 2026. godine i 2026/1079/ZVBP od 11. maja 2026. godine“,.

U tački 2 poslije riječi: „2025/886 od 12. maja 2025. godine“ stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/589 od 16. marta 2026. godine“, zamjenjuju se riječima: „2026/589 od 16. marta 2026. godine i 2026/1078 od 11. maja 2026. godine“,.

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

„Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20260513> od 11. maja 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0796-20260513> od 11. maja 2026. godine.“

Član 3

Poslije člana 3a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3b

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukom Savjeta Evropske unije 2026/1079/ZVBP od 11. maja 2026. godine i regulativom Evropske unije 2026/1078 od 11. maja 2026. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-2748/3

Podgorica, 9. jula 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravno dejstvo. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

►
B **ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2019/797**
od 17. maja 2019.

[o restriktivnim mjerama zbog sajber koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji ili njenim državama članicama](#)

(L 129I 17.5.2019, 13)

Koju je izmijenila:

		br.	stranica	datum
M1	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2020/651 od 14. maja 2020.</u>	L 153	4	15.5.2020
► M2	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2020/1127 od 30. jula 2020.</u>	L 246	12	30.7.2020
M3	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2020/1537 od 22. oktobra 2020.</u>	L 351I	522	10.2020
M4	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2020/1748 od 20. novembra 2020.</u>	L 393	1923	11.2020
M5	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2021/796 od 17. maja 2021.</u>	L 174I	1	18.5.2021
M6	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2022/754 od 16. maja 2022.</u>	L 138	16	17.5.2022
M7	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2023/964 od 15. maja 2023.</u>	L 129	16	16.5.2023
► M8	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2023/2686 od 27. novembra 2023.</u>	L 2686	128	11.2023
► M9	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2024/1391 od 17. maja 2024.</u>	L 1391	1	17.5.2024
► M1	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2024/1779 od 24. lipnja 2024.</u>	L 1779	1	24.6.2024
0				
► M1	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2025/171 od 27. januara 2025.</u>	L 171	1	27.1.2025
1				
► M1	<u>ODLUKA SAVJETA (EU) 2025/887 od 12. maja 2025.</u>	L 887	1	13.5.2025
2				
► M1	<u>ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2026/588 od 16. marta 2026.</u>	L 588	1	16.3.2026
3				

► **M1** [ODLUKA SAVJETA \(ZVBP\) 2026/1079 od 11. maja 2026.](#) L 1079 1 12.5.2026
4

Koju je ispravio:

- **C1** [Ispravak, L 230, 17.7.2020, 36 \(2019/797\)](#)
 - **C2** [Ispravak, L 90401, 9.7.2024, 1 \(2024/1779\)](#)
-

▼ B

ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2019/797

od 17. maja 2019.

o restriktivnim mjerama zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji ili njenim državama članicama

Član 1.

1.

Ova Odluka primjenjuje se na sajber napade sa znatnim učinkom, uključujući pokušaje sajber napada s potencijalno znatnim učinkom, koji predstavljaju vanjsku prijetnju Uniji ili njezinim državama članicama.

2.

Sajber napadi koji predstavljaju vanjsku prijetnju obuhvataju sajber napade:

(a)

koji potiču ili su izvedeni iz područja van Unije;

(b)

za koje se upotrebljava infrastruktura van Unije;

(c)

koje izvede bilo koja fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo koje ima poslovno sjedište ili djeluje van Unije; ili

(d)

koji se izvedu uz podršku, prema nalogu ili pod kontrolom bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela koji djeluju van Unije.

3.

U tu svrhu sajber napadi su djelovanja koja obuhvataju bilo koje od sljedećeg:

(a)

pristup informacionim sistemima;

(b)

ometanje informacionih sistema;

(c)

ometanje podataka; ili

(d)

presretanje podataka,

ako takva djelovanja nije propisno ovlastio vlasnik ili drugi nosilac prava u vezi sa sistemom ili podacima ili njihovim dijelom, ili ako nisu dopuštena u skladu s pravom Unije ili dotične države članice.

4.

Sajber napadi koji predstavljaju prijetnju državama članicama obuhvataju sajber napade koji pogađaju informacione sisteme povezane s, među ostalim:

(a)

kritičnom infrastrukturu, uključujući podmorske kabele i predmete poslane u svemir, koja je ključna za održavanje vitalnih funkcija društva ili za zdravlje, sigurnost, zaštitu i ekonomsku ili društvenu dobrobit ljudi;

(b)

službama nužnima za održavanje ključnih društvenih i/ili ekonomskih aktivnosti, posebno u sektorima energetike (električna energija, nafta i plin); prevoza (zračnog, željezničkog, vodnog i cestovnog); bankarstva; infrastruktura finansijskog tržišta; zdravstvenog sektora (pružatelji zdravstvene zaštite, bolnice i privatne klinike); opskrbe pitkom vodom i njezine distribucije; digitalne infrastrukture; i bilo kojeg drugog sektora koji je ključan za dotičnu državu članicu;

(c)

ključnim državnim funkcijama, posebno u područjima obrane, upravljanja i funkcioniranja institucija, među ostalim za javne izbore ili postupak glasanja, funkcionisanja ekonomske i civilne infrastrukture, unutrašnje sigurnosti te vanjskih odnosa, među ostalim putem diplomatskih misija;

(d)

pohranom ili obradom klasifikovanih podataka; ili

(e)

vladinim timovima za hitne intervencije.

5.

Sajber napadi koji predstavljaju prijetnju Uniji obuhvataju sajber napade na njene institucije, tijela, urede i agencije, njene delegacije u trećim zemljama ili međunarodne organizacije, njezine operacije ili misije zajedničke vanjske i obrambene politike (ZVBP) i njene posebne predstavnike.

6.

Ako se to smatra potrebnim kako bi se ostvarili ciljevi ZVBP-a iz odgovarajućih odredaba članka 21. Ugovora o Evropskoj uniji, mjere ograničavanja u skladu s ovom Odlukom mogu

se primijeniti i kao odgovor na sajber napade sa znatnim učinkom protiv trećih država ili međunarodnih organizacija.

Član 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„informacioni sistemi” znači uređaj ili skupina međupovezanih ili srodnih uređaja, od kojih jedan ili više njih, sukladno programu, provodi automatsku obradu digitalnih podataka, te digitalni podaci koji su pohranjeni, obrađeni, pronađeni ili preneseni tim uređajem ili skupinom uređaja za potrebe njegova ili njihova funkcioniranja, upotrebe, zaštite i održavanja;

(b)

„ometanje informacionog sistema” znači sprečavanje ili prekidanje funkcionisanja informacionog sistema unosom, prenosom, oštećenjem, brisanjem, degradacijom, mijenjanjem ili prikrivanjem digitalnih podataka, ili onemogućavanjem pristupa takvim podacima;

(c)

„ometanje podataka” znači brisanje, oštećenje, degradacija, mijenjanje ili prikrivanje digitalnih podataka u informacijskom sistemu, ili onemogućavanje pristupa takvim podacima; to uključuje i krađu podataka, finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili intelektualnog vlasništva;

(d)

„presretanje podataka” znači presretanje, s pomoću tehničkih sredstava, nejavnih prijenosa digitalnih podataka u informacioni sistem, iz ili unutar njega, uključujući elektromagnetske emisije iz informacionog sistema kojima se prenose takvi digitalni podaci.

Član 3.

Čioniaci s pomoću kojih se utvrđuje ima li sajber napad znatan učinak kako je navedeno u članku 1. stavu 1. obuhvataju bilo koje od sljedećeg:

(a)

opseg, razinu, učinak ili ozbiljnost uzrokovanog poremećaja, među ostalim u pogledu ekonomskih i društvenih aktivnosti, ključnih usluga, ključnih državnih funkcija, javnog reda ili javne sigurnosti;

(b)

broj fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela na koji utiče;

(c)

broj dotičnih država članica;

(d)

opseg ekonomskih gubitaka uzrokovanih primjerice velikom krađom finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili intelektualnog vlasništva;

(e)

ekonomsku korist koju je počinitelj ostvario za sebe ili druge;

(f)

količinu ili prirodu ukradenih podataka ili razmjera povreda podataka ili

(g)

prirodu komercijalno osjetljivih podataka kojima se pristupilo.

Član 4.

1.

Države članice poduzimaju mjere koje su potrebne kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili prelazak preko njega:

(a)

fizičkim licima odgovornim za sajber napade ili pokušaje sajber napada;

(b)

fizičkim licima koje pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku ili su na neki drugi način svjesno umiješane u sajber napade ili pokušaje sajber napada, među ostalim planiranjem, pripremanjem, usmjeravanjem, pomaganjem ili poticanjem takvih napada ili učestvovanjem u takvim napadima, ili olakšavanjem takvih napada bilo djelovanjem ili nedjelovanjem;

(c)

fizičkim licima povezanim s osobama navedenima u tčkama (a) i (b) ovoga stava

kako su navedene u Prilogu.

2.

Stavom 1. državu članicu ne obvezuje se da vlastitim državljanima uskrati ulazak na svoje državno područje.

3.

Stavom 1. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima za državu članicu postoji obaveza na temelju međunarodnog prava, i to:

(a)

kao zemlje domaćina međunarodne međuvladine organizacije;

(b)

kao zemlje domaćina međunarodne konferencije sazvane od strane Ujedinjenih nacija ili pod njihovim pokroviteljstvom;

(c)

na temelju multilateralnog sporazuma kojim se dodjeljuju povlastice i imuniteti; ili

(d)

na temelju Sporazuma o mirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.

Smatra se da se stav 3. primjenjuje i u slučajevima kada je neka država članica zemlja domaćin Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

5.

Savjet se propisno obavještava u svim slučajevima u kojima država članica odobrava izuzeće na temelju stava 3. ili 4.

6.

Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera određenih na temelju stava 1. ako je putovanje opravdano zbog hitne humanitarne potrebe ili zbog učestvovanja na međuvladinim sastancima ili sastancima koje promoviše ili koje organizuje Unija ili koje organizuje država članica koja predsjedava OEBS-om, na kojima se odvija politički dijalog kojim se direktno promovišu politički ciljevi mjera ograničavanja, uključujući sigurnost i stabilnost u sajber prostoru.

7.

Države članice mogu odobriti i izuzeća od mjera određenih na temelju stava 1. ako je ulazak ili prelazak potreban za provođenje sudskog postupka.

8.

Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stava 6. ili 7. o tome obavještava Savjet u pisanom obliku. Izuzeće se smatra odobrenim osim ako jedna ili više članica Savjeta iznese prigovor u pisanom obliku u roku od dva radna dana od primanja obavještenja o predloženom izuzeću. Ako jedna ili više članica Savjeta iznese prigovor, Savjet kvalifikovanom većinom može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

9.

Ako država članica na temelju stava 3., 4., 6., 7. ili 8. odobri ulazak na svoje državno područje ili prelazak preko njega osobama navedenima u Prilogu, odobrenje se strogo ograničava na svrhu za koju je dodijeljeno i na osobe na koje se direktno odnosi.

Član 5.

1.

Sva finansijska sredstva i ekonomski resursi u posjedu, u vlasništvu, na raspolaganju ili pod kontrolom:

(a)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela odgovornih za sajber napade ili pokušaje sajber napada;

(b)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela koji pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku ili su na neki drugi način svjesno umiješani u sajber napade ili pokušaje sajber napada, među ostalim planiranjem, pripremanjem, usmjeravanjem, pomaganjem ili poticanjem takvih napada ili učestvovanjem u takvim napadima, ili olakšavanjem takvih napada ili djelovanjem ili nedjelovanjem;

(c)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela povezanih s fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima obuhvaćenim tačkama (a) i (b)

kako su navedeni u Prilogu, zamrzavaju se.

2.

Nikakva finansijska sredstva ni ekonomski resursi ne stavljaju se direktno ili indirektno na raspolaganje fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu ni u njihovu korist.

3.

Odstupajući od stava 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa, odnosno stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa, pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila da su ta finansijska sredstva ili ti ekonomski resursi:

(a)

► **C1** potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu ◀ te uzdržavanih članova obitelji takvih fizičkih lica, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje taksi ili naknada za usluge redovnog čuvanja zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa ili upravljanja njima;

(d)

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije dodjele odobrenja priopćilo nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji razloge zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje ili

(e)

namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uslovom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog stavka.

4.

Odstupajući od stava 1., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

finansijska sredstva ili ekonomski resursi predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo iz stava 1. uvršteni na popis iz Priloga ili su predmet sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b)

finansijska sredstva ili ekonomski resursi upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenima važećim zakonima i propisima kojima se uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga; i

(d)

priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svim odobrenjima dodijeljenima na temelju ovog stava.

5.

Stavom 1. fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo uvrštene na popis iz Priloga ne sprečava se da izvrše plaćanja dospjela na temelju ugovora sklopljenoga prije datuma na koji su ta fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo uvršteni na navedeni popis, pod uslovom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje ne primaju, direktno ili indirektno, fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo iz stava 1.

6.

Stav 2. ne primjenjuje se na priliv na zamrznute račune od:

(a)

kamata ili drugih prihoda od tih računa;

(b)

plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih odnosno preuzetih prije datuma na koji su ti računi počeli podlijevati mjerama predviđenima u stavcima 1. i 2.; ili

(c)

plaćanja dospjelih na temelju sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici,

pod uslovom da sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima u stavu 1.

▼M8

7.

Stav1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebnih za osiguravanje blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili za podršku drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjene nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizovane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom posmatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice, drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;

(e)

organizacije i agencije kojima je Unija izdala certifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica certificirala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;

(f)

specijalizirane agencije država članica; ili

(g)

zaposleni, korisnici bespovratnih sredstava, filijale ili provedbeni partneri subjekata iz tačaka od (a) do (f) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu.

8.

Ne dovodeći u pitanje stav 7. i odstupajući od stava 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je pružanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno radi osiguravanja blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili pružanja podrške drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.

9.

Ako u roku od pet radnih dana od datuma primanja zahtjeva za odobrenje na temelju stava 8. relevantno nadležno tijelo ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavještenje za dodatno vrijeme, smatra se da je to odobrenje izdano.

10.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stava 8. i 9. u roku od četiri sedmice od izdavanja takvog odobrenja.

▼B

Član 6.

1.

Savjet, na prijedlog države članice ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, jednoglasno odlučuje o uspostavljanju i izmjeni popisa iz Priloga.

2.

Savjet odluku iz stava 1., kao i razloge za uvrštavanje na popis, saopštava dotičnom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu direktno, ako je adresa poznata, ili objavom obavještenja, te na taj način toj fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu pruža mogućnost svjedočenja.

3.

Ako su podnesena svjedočenja ili su izneseni važni novi dokazi, Savjet preispituje odluke iz stava 1. i o tome obavještava dotično fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo.

Član 7.

1.

U Prilogu se navode razlozi za uvrštenje na popis fizičkih i pravnih lica, subjekata i tijela iz člana 4. i 5.

2.

Prilog sadrži, ako su dostupne, informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela. U pogledu fizičkih lica takvi podaci mogu uključivati: imena i druga imena; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; broj pasoša i lične karte; pol; adresu ako je poznata; te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih lica, subjekata ili tijela, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Član 8.

Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili indirektno, u cjelini ili djelimično, uticale mjere određene na temelju ove Odluke, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produženje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito finansijskog jamstva ili finansijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga;

(b)

bilo koja fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela koji djeluju putem jedne od fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz tačke (a) ili u njihovo ime.

Član 9.

Kako bi učinak mjera utvrđenih u ovoj Odluci bio što veći, Unija potiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične onima koje su predviđene u ovoj Odluci.

[**▼M14**](#)

Član 10.

Ova Odluka primjenjuje se do 18. maja 2028. te se redovito preispituje. Mjere utvrđene u članu 4. i 5. primjenjuju se u pogledu fizičkih i pravnih lica, subjekata i tijela navedenih u Prilogu do 18. maja 2027.

[**▼B**](#)

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.

PRILOG: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/797/2026-05-13#anx_1

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravno dejstvo. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

► B ▼C1

REGULATIVA SAVJETA (EU) 2019/796

od 17. maja 2019.

o restriktivnim mjerama protiv sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji ili njenim državama članicama

▼B

(L 129I 17.5.2019, 1)

Koju je izmijenila:

		br.	stranica	datum
► M1	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2020/1125 od 30. jula 2020.	L 246	4	30.7.2020
M2	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2020/1536 od 22. oktobra 2020.	L 351I		122.10.2020
M3	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2020/1744 od 20. novembra 2020.	L 393		123.11.2020
M4	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2022/595 od 11. aprila 2022.	L 114	60	12.4.2022
► M5	REGULATIVA SAVJETA (EU) 2023/2694 od 27. novembra 2023.	L 2694		128.11.2023
► M6	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2024/1390 od 17. maja 2024.	L 1390	1	17.5.2024
► M7	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2024/1778 od 24. juna 2024.	L 1778	1	24.6.2024
► M8	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2024/2465 od 10. septembra 2024.	L 2465	1	12.9.2024
► M9	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2025/173 od 27. januara 2025.	L 173	1	27.1.2025
► M10	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2025/886 od 12. maja 2025.	L 886	1	13.5.2025
► M11	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2026/589 od 16. marta 2026.	L 589	1	16.3.2026
► M12	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2026/1078 od 11. maja 2026.	L 1078	1	12.5.2026

Koju je ispravio:

- C1 [Ispravak, L 176, 5.6.2020, 16 \(2019/796\)](#)
 - C2 [Ispravak, L 230, 17.7.2020, 37 \(2019/796\)](#)
 - C3 [Ispravak, L 90397, 9.7.2024, 1 \(2024/1778\)](#)
-

▼ B

[▼ C1](#)

REGULATIVA SAVJETA (EU) 2019/796
od 17. maja 2019.

o restriktivnim mjerama protiv sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji ili njenim državama članicama

Član 1.

1.

Ova Regulativa primjenjuje se na sajber napade sa znatnim učinkom, uključujući pokušaje sajber napada s potencijalno znatnim učinkom, koji predstavljaju vanjsku prijetnju Uniji ili njenim državama članicama.

2.

Sajber napadi koji predstavljaju vanjsku prijetnju obuhvataju sajber napade:

(a)

koji potiču ili su izvedeni iz područja van Unije;

(b)

za koje se upotrebljava infrastruktura van Unije;

(c)

koje izvede bilo koja fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo koje ima poslovno sjedište ili djeluje van Unije; ili

(d)

koji se izvedu uz potporu, prema nalogu ili pod kontrolom bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela koji djeluju van Unije.

3.

U tu svrhu sajber napadi su djelovanja koja obuhvataju bilo koje od sljedećeg:

(a)

pristup informacionim sistemima;

(b)

ometanje informacionih sistema;

(c)

ometanje podataka; ili

(d)

presretanje podataka,

ako takva djelovanja nije propisno ovlastio vlasnik ili drugi nosilac prava u vezi sa sistemom ili podacima ili njihovim dijelom, ili ako nisu dopuštena u skladu s pravom Unije ili dotične države članice.

4.

Sajber napadi koji predstavljaju prijetnju državama članicama obuhvataju sajber napade koji pogađaju informacijske sisteme povezane s, među ostalim:

(a)

kritičnom infrastrukturu, uključujući podmorske kabele i predmete poslane u svemir, koja je ključna za održavanje vitalnih funkcija društva ili za zdravlje, sigurnost, zaštitu i ekonomsku ili društvenu dobrobit ljudi;

(b)

službama nužnima za održavanje ključnih društvenih i/ili ekonomskih aktivnosti, posebno u sektorima energetike (električna energija, nafta i plin); prevoza (zračnog, željezničkog, vodnog i cestovnog); bankarstva; infrastruktura financijskog tržišta; zdravstvenog sektora (pružatelji zdravstvene zaštite, bolnice i privatne klinike); opskrbe pitkom vodom i njezine distribucije; digitalne infrastrukture; i bilo kojeg drugog sektora koji je ključan za dotičnu državu članicu;

(c)

ključnim državnim funkcijama, posebno u područjima obrane, upravljanja i funkcioniranja institucija, među ostalim za javne izbore ili postupak glasovanja, funkcioniranja gospodarske i civilne infrastrukture, unutarnje sigurnosti te vanjskih odnosa, među ostalim putem diplomatskih misija;

(d)

pohranom ili obradom klasifikovanih podataka; ili

(e)

vladinim timovima za hitne intervencije.

5.

Sajber napadi koji predstavljaju prijetnju Uniji obuhvaćaju sajber napade na njene institucije, tijela, kancelarije i agencije, njene delegacije u trećim zemljama ili međunarodne organizacije, njene operacije ili misije zajedničke vanjske i bezbjednosne politike (ZVBP) i njene posebne predstavnike.

6.

Ako se to smatra potrebnim kako bi se ostvarili ciljevi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) iz odgovarajućih odredaba članka 21. Ugovora o Europskoj uniji, mjere

ograničavanja u skladu s ovom Regulativom mogu se primijeniti i kao odgovor na sajber napade sa znatnim učinkom protiv trećih država ili međunarodnih organizacija.

7.

Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„informacioni sistemi” znači uređaj ili skup međupovezanih ili srodnih uređaja, od kojih jedan ili više njih, sukladno programu, provodi automatsku obradu digitalnih podataka, te digitalni podaci koji su pohranjeni, obrađeni, pronađeni ili preneseni tim uređajem ili skupinom uređaja za potrebe njegova ili njihova funkcioniranja, upotrebe, zaštite i održavanja;

(b)

„ometanje informacionog sistema” znači sprečavanje ili prekidanje funkcionisanja informacionog sistema unosom, prenosom, oštećivanjem, brisanjem, degradacijom, mijenjanjem ili prikrivanjem digitalnih podataka, ili onemogućavanjem pristupa takvim podacima;

(c)

„ometanje podataka” znači brisanje, oštećenje, degradacija, mijenjanje ili prikrivanje digitalnih podataka u informacionom sistemu, ili onemogućavanje pristupa takvim podacima; to uključuje i krađu podataka, finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili intelektualnog vlasništva;

(d)

„presretanje podataka” znači presretanje, s pomoću tehničkih sredstava, nejavnih prenosa digitalnih podataka u informacioni sistem, iz ili unutar njega, uključujući elektromagnetske emisije iz informacionog sistema kojima se prenose takvi digitalni podaci.

8.

Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće dodatne definicije:

(a)

„zahtjev” znači svaki zahtjev nezavisno od toga je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije ili nakon dana stupanja na snagu ove Regulative, a temelji se na ugovoru ili transakciji ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebno uključuje:

i.

zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii.

zahtjev za produženje ili plaćanje obveznice, finansijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku;

iii.

zahtjev za naknadu štete povezane s ugovorom ili transakcijom;

iv.

protuzahtjev;

v.

zahtjev za priznanje ili izvršenje, među ostalim postupkom egzekviture, presude, arbitražne presude ili jednakovrijedne odluke, nezavisno o tome gdje su doneseni;

(b)

„ugovor ili transakcija” znači svaka transakcija u bilo kojem obliku i u okviru bilo kojeg primjenjivog prava, nezavisno od toga obuhvata li jedan ili više ugovora, odnosno sličnih obveza sklopljenih, odnosno preuzetih između istih ili različitih stranaka; za te potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno finansijsko jamstvo ili finansijsku odštetu, i kredite, nezavisno od toga jesu li pravno nezavisni, te sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c)

„nadležna tijela” odnosi se na nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama popisanim u Prilogu II.;

(d)

„ekonomski resursi” znači imovina bilo koje vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, izuzev finansijskih sredstava, koja se može upotrijebiti za sticanje finansijskih sredstava, robe ili usluga;

(e)

„zamrzavanje ekonomskih resursa” znači sprječavanje upotrebe ekonomskih resursa za stjecanje finansijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničujući se na, njihovu prodaju, iznajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

(f)

„zamrzavanje finansijskih sredstava” znači sprječavanje svakog kretanja, prenosa, izmjene, upotrebe, pristupa ili svakog raspolaganja finansijskim sredstvima koje bi dovelo do bilo kakve promjene u njihovom obimu, iznosu, lokaciji, vlasništvu, naravi ili odredištu, ili do bilo kojih drugih promjena koje bi omogućile korištenje tih finansijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(g)

„financijska sredstva” znači financijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničujući se na:

i.

gotovina, čekovi, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja;

ii.

depoziti u finansijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii.

hartije od vrijednosti i dužnički instrumenti kojima se trguje javno ili privatno, uključujući dionice i udjele, potvrde o hartijama od vrijednosti, obveznice, mjenice, jamstva, zadužnice i ugovore o finansijskim izvedenicama;

iv.

kamate, dividende ili drugi prihodi od imovine ili vrijednost koja se akumulira iz imovine ili je proizvod imovine;

v.

kreditu, prava kompenzacije, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uslovima ili druge financijske obveze;

vi.

akreditivi, teretnice, kupoprodajni ugovori; i

vii.

dokumenti kojima se dokazuje udio u finansijskim sredstvima ili finansijskim resursima;

(h)

„područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uslovima utvrđenima u Ugovoru, uključujući njihov vazdušni prostor.

Član 2.

Činioci pomoću kojih se utvrđuje ima li sajber napad znatan učinak kako je navedeno u članku 1. stavu 1. obuhvaćaju bilo koje od sljedećeg:

(a)

opseg, razinu, učinak ili ozbiljnost uzrokovanog poremećaja, među ostalim u pogledu ekonomskih i društvenih aktivnosti, ključnih usluga, ključnih državnih funkcija, javnog reda ili javne sigurnosti;

(b)

broj fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela na koje utječe;

(c)

broj dotičnih država članica;

(d)

opseg ekonomskih gubitaka uzrokovanih primjerice velikom krađom finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili intelektualnog vlasništva;

(e)

ekonomsku korist koju je počinilac ostvario za sebe ili druge;

(f)

količinu ili prirodu ukradenih podataka ili razmjera povreda podataka ili

(g)

prirodu komercijalno osjetljivih podataka kojima se pristupilo.

Član 3.

1.

Zamrzavaju se sva finansijska sredstva i ekonomski resursi koji pripadaju odnosno koji su u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom bilo kog fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.

2.

Nikakva finansijska sredstva ni ekonomski izvori ne stavljaju se na raspolaganje ni direktno ni indirektno fizičkim ni pravnim licima, subjektima ni tijelima navedenima u Prilogu I. niti u njihovu korist.

3.

Prilog I. uključuje, kako je utvrdilo Savjet u skladu s članom 5. stavom 1. Odluke SAVJETA (ZVSP) 2019/797:

(a)

fizička ili pravna lica, subjekte ili tijela odgovorne za sajber napade ili pokušaje sajber napada;

(b)

fizička ili pravna lica, subjekte ili tijela koji pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku ili su na neki drugi način svjesno umiješani u sajber napade ili pokušaje sajber napada, među ostalim planiranjem, pripremanjem, usmjeravanjem, pomaganjem ili podsticanjem takvih napada ili učestvovanjem u takvim napadima, ili olakšavanjem takvih napada ili djelovanjem ili nedjelovanjem;

(c)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela povezani sa fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima obuhvaćenim tačkama (a) i (b) ovog stava.

Član 4.

1.

Odstupajući od člana 3., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili ekonomskih resursa pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da su finansijska sredstva ili ekonomski resursi:

(a)

► **C2** potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu I. ◄ te uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih lica, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje taksi ili naknada za usluge redovnog čuvanja zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa ili upravljanja njima;

(d)

potrebni za vanredne troškove, pod uslovom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dvije sedmice prije dodjele odobrenja saopštilo nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji razloge zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje ili

(e)

namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uslovom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

2.

Dotična država članica obavještava druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju stava 1. u roku od dvije sedmice odobrenja.

▼M5

Član 4.a

1.

Član 3. Stav 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebnih za osiguravanje blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili za podršku drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjene nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizovane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom posmatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje učestvuju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice, drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;

(e)

organizacije i agencije kojima je Unija izdala certifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica certificirala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;

(f)

specijalizirane agencije država članica; ili

(g)

zaposleni, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata iz tačaka od (a) do (f) dok i ako djeluju u tom svojstvu.

2.

Ne dovodeći u pitanje stav 1. i odstupajući od člana 3. stava 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je

pružanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno radi osiguravanja blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili pružanja podrške drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.

3.

Ako u roku od pet radnih dana od datuma primitka zahtjeva za odobrenje na temelju stava 2. relevantno nadležno tijelo ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavijest o dodatnom vremenu, smatra se da je to odobrenje izdano.

4.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdatom na temelju stava 2. i 3. u roku od četiri sedmice od izdavanja takvog odobrenja.

▼B

Član 5.

1.

Odstupajući od člana 3. stava 1. nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

finansijska sredstva ili ekonomski resursi predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo iz člana 3. uvršteni na popis iz Priloga I., ili su predmet su sudske ili upravne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b)

finansijska sredstva ili ekonomski resursi upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenima važećim zakonima i propisima kojima se uređuju prava lica s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga I.;

i

(d)

priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

2.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju stava 1. u roku od dvije sedmice od odobrenja.

Član 6.

1.

Odstupajući od člana 3. stava 1., pod uslovom da je uplata fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga I. dospjela na temelju ugovora ili sporazuma, odnosno obveze koju je dotična fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo sklopilo, odnosno preuzelo prije datuma na koji su ta fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo uvršteni na popis iz Priloga I.,

nadležna tijela država članica mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a)

da će ta finansijska sredstva ili te ekonomske resurse za plaćanje upotrijebiti fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo uvršteno u Prilog I.; i

(b)

da se plaćanjem ne krši Član 3. stav 2.

2.

Dotična država članica obavještava druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju stava 1. u roku od dvije sedmice od odobrenja.

Član 7.

1.

Članom 3. stavom 2. ne sprječava se finansijske ni kreditne institucije da na zamrznute račune pripisuju finansijska sredstva koja treće osobe doznače u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenog na popis, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune zamrzne. Finansijska ili kreditna institucija bez odlaganja obavještava relevantno nadležno tijelo o svim takvim transakcijama.

2.

Član 3. stav 2. ne primjenjuje se na sljedeće prilive na zamrznute račune:

▼C1

(a)

kamate ili druge prihode od tih računa;

(b)

plaćanja koja su dospjela na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili preuzetih prije datuma na koji je fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 3. stavka 1. uvršteno na popis iz Priloga I.; ili

(c)

plaćanja koja su dospjela na osnovu sudske, upravne ili arbitražne odluke koja je donesena u državi članici ili je izvršiva u dotičnoj državi članici,

▼B

pod uslovom da takve kamate, drugi prinosi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima članom 3. stavom 1.

Član 8.

1.

Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvještavanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizička, odnosno pravna lica, subjekti i tijela:

(a)

nadležnom tijelu države članice u kojoj borave ili imaju sjedište odmah dostavljaju sve informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Regulative, kao što su informacije o računima i iznosima zamrznutima u skladu s članom 3. stavom 1., te takve informacije prosljeđuju Komisiji, direktno ili preko države članice; i

(b)

sarađuju s nadležnim tijelom u svakoj provjeri informacija iz tačke (a).

2.

Sve dodatne informacije koje Komisija direktno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.

Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim članom koriste se samo za potrebe za koje su dostavljene ili primljene.

Član 9.

Zabranjuje se svjesno i namjerno učestvovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz člana 3.

Član 10.

1.

Zamrzavanjem finansijskih sredstava i ekonomskih resursa ili odbijanjem njihovog stavljanja na raspolaganje, koje je provedeno u dobroj vjeri na osnovi toga da je takvo djelovanje u skladu s ovom regulativom, ne nastaje nikakva odgovornost fizičkog ni pravnog lica, subjekta ni tijela koje ga provodi, kao ni njegovih direktora ni zaposlenih, osim ako se dokaže je zamrzavanje ili zadržavanje tih finansijskih sredstava i ekonomskih resursa posljedica nemara.

2.

Fizička i pravna lica, subjekti i tijela za svoja postupanja ne snose nikakvu odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdan razlog sumnjati da svojim postupanjem krše mjere navedene u ovoj Regulativi.

Član 11.

1.

Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje direktno ili nedirektno, u cjelini ili djelimično, uticale mjere određene na temelju ove Regulative, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produžnje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito finansijskog jamstva ili finansijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga I.;

(b)

bilo koje fizičko ili pravno lice, subjekti ili tijela koji djeluju putem jedne od fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz tačke (a) ili u njihovo ime.

2.

U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavom 1. na fizičkom je ili pravnom licu, subjektu ili tijelu koje traži izvršenje tog zahtjeva.

3.

Ovim se članom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih lica, subjekata i tijela iz stava 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom regulativom.

Član 12.

1.

Komisija i države članice međusobno se obavještavaju o mjerama preduzetima u skladu s ovom Regulativom te razmjenjuju sve ostale relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom regulativom, a posebno informacije o:

(a)

sredstvima zamrznutima u skladu s članom 3. i odobrenjima izdatima u skladu s članom 4., 5. i 6.;

(b)

poteškoćama u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.

Države članice odmah obavještavaju jedna drugu i Komisiju o svim ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle uticati na djelotvorno sprovođenje ove Regulative.

Član 13.

1.

Ako Savjet odluči fizičko ili pravno osobu, subjekt ili tijelo podvrgnuti mjerama iz članka 3., ono u skladu s tim mijenja Prilog I.

2.

Savjet odluku iz stava 1., kao i razloge za uvrštavanje na popis, saopštava dotičnom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu direktno, ako je adresa poznata, ili objavom obavještenja, pružajući tom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu mogućnost svjedočenja.

3.

Ako su podnesena svjedočenja ili su izneseni važni novi dokazi, Savjet preispituje odluku iz stava 1. i o tome obavještava dotično fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo.

4.

Popis iz Priloga I. redovito se preispituje, a najmanje svakih 12 mjeseci.

▼C1

5.

Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Član 14.

1.

U Prilogu I. navode se razlozi za uvrštavanje na popis dotičnih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela.

2.

► **C1** Prilog I. sadrži, ako su dostupne, informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela. ◀ U pogledu fizičkih lica takvi podaci mogu uključivati: imena i druga imena; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; broj pasoša i lične karte; pol; adresu ako je poznata; te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih lica, subjekata ili tijela, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Član 15.

1.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Regulative i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguravanja njenog sprovođenja. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.

Države članice nakon stupanja na snagu ove Regulative bez odlaganja obavještavaju Komisiju o pravilima iz stavka 1.i svim njihovim naknadnim izmjenama.

Član 16.

1.

Komisija obrađuje lične podatke kako bi ispunila svoje zadatke na temelju ove Regulative. Ti zadaci uključuju:

(a)

dodavanje sadržaja Priloga I. u elektrosnki, konsolidovani popis lica, skupina i subjekata koji podliježu finansijskim sankcijama Unije i u interaktivnu kartu sankcija, koji su oboje dostupni javnosti;

(b)

obradu informacija o učinku mjera iz ove Regulative, na primjer podataka o vrijednosti zamrznutih finansijskih sredstava i podataka o odobrenjima koja su izdala nadležna tijela.

2.

Za potrebe ove Regulative služba Komisije iz Priloga II. određuje se kao „voditelj obrade” za Komisiju u smislu člana 3. stava 8. Regulative (EU) 2018/1725 kako bi se osiguralo da dotična fizička lica mogu ostvarivati svoja prava na temelju te regulative.

Član 17.

1.

Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Regulative i to navode na internet stranicama s popisa u Prilogu II. Države članice obavještavaju Komisiju o svakoj promjeni adrese internetskih stranica navedenih u Prilogu II.

2.

Države članice nakon stupanja na snagu ove Regulative bez odlaganja obavještavaju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, između ostalog o njihovim podacima za kontakt, te o svim naknadnim izmjenama.

3.

Ako se ovom Uredbom određuje obaveza saopštavanja Komisiji, njenog obavještenja ili drugog načina komuniciranja s njom, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Član 18.

Ova se Regulativa primjenjuje:

(a)

unutar područja Unije, uključujući njen vazdušni prostor;

(b)

u svim vazduhoplovima i plovilima koji su pod jurisdikcijom neke države članice;

(c)

na sva fizička lica na području Unije ili van nje koje su državljani neke države članice;

(d)

na sva pravna lica, subjekte ili tijela na području Unije ili van nje koji su osnovani ili registrovani u skladu s pravom države članice;

(e)

na sva pravna lica, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom u cjelini ili djelimično obavljenim u Uniji.

Član 19.

Ova Regulativa stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova je Regulativa u cjelini obvezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.

PRILOG I: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/796/2026-05-13#anx_I

PRILOG II: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/796/2026-05-13#anx_II